

147.

Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE CRNE GORE I REPUBLIKE SRBIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU SA ADMINISTRATIVNIM SPORAZUMOM ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE CRNE GORE I REPUBLIKE SRBIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Crne Gore i Republike Srbije o socijalnom osiguranju sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Republike Crne Gore i Republike Srbije o socijalnom osiguranju, koji je donijela Ustavotvorna skupština Republike Crne Gore, na drugoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2007. godini, dana 20. marta 2007. godine.

Broj: 01-420/2

Podgorica, 23. mart 2007. godine

Predsjednik Republike Crne Gore,
Filip Vujanović, s.r.

Z A K O N

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE CRNE GORE I REPUBLIKE SRBIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU SA ADMINISTRATIVNIM SPORAZUMOM ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE CRNE GORE I REPUBLIKE SRBIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Član 1

Potvrđuje se Sporazum između Republike Crne Gore i Republike Srbije o socijalnom osiguranju sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Republike Crne Gore i Republike Srbije o socijalnom osiguranju, potpisan od strane predstavnika Republike Crne Gore i Republike Srbije, dana 17. decembra 2006. godine u Beogradu.

Član 2

Tekst Sporazuma između Republike Crne Gore i Republike Srbije o socijalnom osiguranju i tekst Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Republike Crne Gore i Republike Srbije o socijalnom osiguranju u originalu glase:

S P O R A Z U M

IZMEĐU REPUBLIKE CRNE GORE

I

REPUBLIKE SRBIJE

O SOCIJALNOM OSIGURANJU

REPUBLIKA CRNA GORA

I

REPUBLIKA SRBIJA

u želji da urede međusobne odnose u oblasti socijalnog osiguranja dogovorile su se sljedeće:

DIO I

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Definicije pojmova

- 1) U ovom sporazumu sljedeći izrazi znače:
1. **"teritorija"**
u odnosu na Republiku Crnu Goru, teritorija Republike Crne Gore;
u odnosu na Republiku Srbiju, teritorija Republike Srbije;
 2. **"Crna Gora"** - Republika Crna Gora
"Srbija" - Republika Srbija
 3. **"pravni propisi"**
zakoni, podzakonski akti i drugi opšti akti, koji se odnose na oblasti socijalnog osiguranja iz člana 2 stav 1 ovog sporazuma;
 4. **"nadležni organ"**
u odnosu na Crnu Goru, ministarstvo nadležno za pravne propise Crne Gore iz člana 2 stav 1 ovog sporazuma;
u odnosu na Srbiju, ministarstva nadležna za pravne propise Srbije iz člana 2 stav 1 ovog sporazuma;
 5. **"organ za vezu"**
organ određen u cilju efikasnog sprovođenja ovog sporazuma;
 6. **"nosilac"**
organizacija, odnosno organ nadležan za sprovođenje pravnih propisa iz člana 2 stav 1 ovog sporazuma;
 7. **"nadležni nosilac"**
nosilac osiguranja kod koga je lice osigurano u vrijeme podnošenja zahtjeva za davanje ili od koga ima ili bi imalo pravo na davanje;
 8. **"osigurani"**
lice koje je osigurano ili je bilo osigurano prema pravnim propisima iz člana 2 ovog sporazuma;
 9. **"član porodice"**
član porodice prema pravnim propisima one države ugovornice koji se primjenjuju;
 10. **"prebivalište"**
mjesto stalnog boravka;
 11. **"boravište"**
mjesto privremenog boravka;
 12. **"penzijski staž"**
staž osiguranja, sa njim izjednačena vremena i poseban staž prema pravnim propisima država ugovornica;
 13. **"period osiguranja"**
period za koji je plaćen doprinos i period priznat kao takav;
 14. **"davanje"**
davanje u naturi i novčano davanje;
 15. **"davanje u naturi"**
zdravstvena zaštita i druga davanja, osim novčanih;
 16. **"novčano davanje"**
penzija, novčana naknada i druga novčana davanja, uključujući njihove djelove iz javnih sredstava, dodatke, usklađivanja, povećanja i kapitalne otpremnine.

2) U ovom sporazumu ostali izrazi imaju značenje koje im pripada prema pravnim propisima država ugovornica.

Član 2

Pravni propisi na koje se ovaj sporazum odnosi

1) Ovaj sporazum se odnosi na pravne propise:

U Crnoj Gori o:

1. penzijskom i invalidskom osiguranju;
2. zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i materinstvu;
3. osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti;
4. osiguranju za slučaj nezaposlenosti;
5. dodatku za djecu.

U Srbiji o:

1. penzijskom i invalidskom osiguranju;
2. zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i materinstvu;
3. osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti;
4. osiguranju za slučaj nezaposlenosti;
5. dodatku za djecu.

2) Ovaj sporazum se odnosi na sve pravne propise kojima se objedinjuju, mijenjaju ili dopunjuju pravni propisi iz stava 1 ovog člana.

Član 3

Lica na koja se ovaj sporazum primjenjuje

Ovaj sporazum se primjenjuje na:

- a) lica za koja važe ili su važili pravni propisi jedne ili obje države ugovornice i
- b) druga lica koja prava izvode od lica naznačenih pod a).

Član 4

Jednaki tretman

1) Prilikom primjene pravnih propisa jedne države ugovornice, državljani druge države ugovornice su izjednačeni sa njenim državljanima;

2) Stav 1 ovog člana se ne odnosi na:

1. pravne propise o učešću osiguranika i poslodavaca u organima nosilaca i udruženja;
2. odredbe o teretu osiguranja iz međunarodnih ugovora zaključenih sa trećim državama;
3. pravne propise o osiguranju lica zaposlenih u službenom predstavništvu jedne od država ugovornica u trećim državama ili kod članova tog predstavništva ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Član 5

Izjednačenost teritorija

1) Penzija, novčana naknada, dodatak za djecu i druga novčana davanja, izuzev davanja za slučaj nezaposlenosti i davanja po osnovu preostale radne sposobnosti, ostvarena prema pravnim propisima jedne države ugovornice ne mogu se umanjiti, staviti u stanje mirovanja, oduzeti ili zaplijeniti zbog toga što korisnik ima prebivalište na teritoriji druge države ugovornice, ukoliko ovim sporazumom nije drukčije određeno;

2) Državljanima druge države ugovornice sa prebivalištem na teritoriji treće države, davanja iz stava 1 ovog člana, država u kojoj je ostvareno pravo na davanje isplaćuje pod istim uslovima kao i svojim državljanima;

3) Stav 1 ovog člana se ne primjenjuje na davanja po osnovu najniže penzije, zaštitnog dodatka, tjelesnog oštećenja, tuđe pomoći i njege, kao i druga davanja po osnovu penzijskog osiguranja koja se ostvaruju zavisno od imovinskog cenzusa.

Član 6

Izjednačenost pravnih činjenica

Ako neka činjenica prema pravnim propisima jedne strane ugovornice, ima pravno dejstvo na neko novčano davanje, odnosno pravo, ta strana ugovornica uzima u obzir istu takvu činjenicu nastalu na teritoriji druge strane ugovornice, kao da je nastala na njenoj teritoriji, osim u slučaju zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti korisnika penzije.

DIO II

ODREDBE O PRAVNIM PROPISIMA KOJI SE PRIMJENJUJU

Član 7

Opšta odredba

Obaveza osiguranja određuje se prema pravnim propisima one države ugovornice u kojoj lice radi, odnosno obavlja djelatnost, što važi i u slučaju kada se sjedište poslodavca nalazi u drugoj državi ugovornici, ako odredbama čl. 8 i 9 ovog sporazuma nije drukčije određeno.

Član 8

Posebne odredbe

1) Ako poslodavac sa sjedištem u jednoj državi ugovornici uputi zaposlenog u drugu državu ugovornicu, na njega se, najduže do kraja 24. kalendarskog mjeseca primjenjuju pravni propisi prve države ugovornice kao da je zaposlen na njenoj teritoriji;

2) Ako lice koje obavlja samostalnu djelatnost u jednoj državi ugovornici, ode u drugu državu ugovornicu radi privremenog obavljanja te djelatnosti, na njega se, najduže do kraja

12. kalendarskog mjeseca, primjenjuju pravni propisi prve države ugovornice kao da obavlja djelatnost na njenoj teritoriji;

3) Ako preduzeće sa sjedištem na teritoriji jedne države ugovornice uputi zaposlenog u poslovnicu ili stalno predstavništvo na teritoriju druge države ugovornice, na njega se primjenjuju pravni propisi prve države ugovornice, kao da je zaposlen na njenoj teritoriji;

4) Ako preduzeće za vazdušni ili kopneni saobraćaj sa sjedištem na teritoriji jedne države ugovornice uputi zaposlenog na teritoriju druge države ugovornice, primjenjuju se pravni propisi prve države ugovornice, kao da je zaposlen na njenoj teritoriji;

5) Na posadu broda, kao i druga lica zaposlena na brodu, primjenjuju se pravni propisi države ugovornice pod čijom zastavom brod plovi;

6) Na lica koja obavljaju poslove utovara i istovara broda, popravke ili nadzora broda u luci druge države ugovornice primjenjuju se pravni propisi države ugovornice kojoj luka pripada;

7) Na zaposlene u državnim i javnim službama, službene predstavnike i sa njima izjednačena lica upućena u drugu državu ugovornicu primjenjuju se pravni propisi države ugovornice koja ih je uputila;

8) Primjena pravnih propisa prve države ugovornice iz st. 1. i 2. ovog člana može se, izuzetno, na zajednički zahtjev poslodavca i zaposlenog, odnosno na zahtjev lica koje samostalno obavlja djelatnost i uz saglasnost nadležnog organa druge države ugovornice produžiti za još 24, odnosno 12 mjeseci.

Član 9

Zaposleni u diplomatskoj misiji i konzularnom predstavništvu

1) Na zaposlene u diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima, kao i na zaposlene kao privatna kućna posluga kod članova ovih misija i predstavništava, upućene na teritoriju druge države ugovornice primjenjuju se pravni propisi države ugovornice iz koje su upućeni.;

2) Na zaposlene iz stava 1 ovog člana koji nijesu upućeni, primjenjuju se pravni propisi države ugovornice u kojoj su zaposleni, a diplomatska misija, odnosno konzularno predstavništvo, odnosno njihovi članovi koji ih zapošljavaju, dužni su da se pridržavaju pravnih propisa te države koji važe za poslodavca;

3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, zaposleni koji su državljani države ugovornice čija je diplomatska misija, odnosno konzularno predstavništvo, mogu se, u roku od tri mjeseca od dana zaposlenja, opredijeliti za primjenu pravnih propisa te države ugovornice.

Član 10

Izuzeci

Na zajednički zahtjev zaposlenog i njegovog poslodavca, odnosno lica koje obavlja samostalnu djelatnost, nadležni organi država ugovornica mogu dogovoriti izuzetke od odredaba člana 8 i člana 9 stav 3 ovog sporazuma, pri čemu moraju uzeti u obzir vrstu i okolnosti zaposlenja, odnosno djelatnosti.

DIO III

POSEBNE ODREDBE

Poglavlje 1

Bolest i materinstvo

Član 11

Sabiranje perioda osiguranja

Periodi osiguranja navršeni prema pravnim propisima obije države ugovornice se, kada je to potrebno, sabiraju za sticanje prava na davanje i za određivanje trajanja tog davanja, pod uslovom da se ne poklapaju.

Član 12

Davanja u naturi

1) Lice koje ispunjava uslove za pravo na davanje u naturi prema pravnim propisima jedne države ugovornice, ima pravo na zdravstvenu zaštitu od strane nosioca njegovog prebivališta ili boravišta, određenu u pogledu obima, vrste i načina pružanja prema pravnim propisima koji važe za tog nosioca, kao da je kod njega osigurano, a u trajanju određenom pravnim propisima koji važe za nadležnog nosioca na čiji teret se zaštita pruža pod uslovom da:

1. ima prebivalište u drugoj državi ugovornici;
2. ima boravište u drugoj državi ugovornici po osnovu člana 8. st. 1, 2, 3 i 7 i člana 9 ovog sporazuma;
3. njegovo stanje za vrijeme boravka u drugoj državi ugovornici zahtijeva hitno pružanje zdravstvene zaštite, pod uslovom da u tu državu ugovornicu nije otišlo u cilju liječenja.

2) Odredbe iz stava 1 ovog člana analogno se primjenjuju i na članove porodice, s tim što je za članove porodice lica koja imaju boravište u drugoj državi ugovornici na osnovu odredaba člana 8. st. 1, 2, 3 i 7 ovog sporazuma potrebna saglasnost nadležnog nosioca.

3) Za davanje zdravstvenih usluga kao što je korišćenje proteza, pomagala i drugih zdravstvenih usluga veće vrijednosti, neophodna je prethodna saglasnost nadležnog nosioca, izuzev kada je pružanje tih usluga neodložno, jer bi, u protivnom, bili ozbiljno ugroženi život ili zdravlje lica iz st. 1 i 2 ovog člana.

4) Lice koje ispunjava uslove za pravo na davanje u naturi prema pravnim propisima jedne strane ugovornice, a nalazi se na teritoriji druge strane ugovornice radi školovanja i studiranja, ima pravo na davanja. U slučaju bolničkog liječenja i davanja veće vrijednosti potrebna je saglasnost nadležnog nosioca, izuzev u hitnim slučajevima.

Član 13

Novčana davanja

1) Novčana davanja u slučajevima iz člana 12 ovog sporazuma, kao i u slučaju materinstva, odobrava nadležni nosilac prema pravnim propisima koje on primjenjuje.

2) Ako prema pravnim propisima jedne države ugovornice iznos novčanih davanja zavisi od broja članova porodice, nadležni nosilac uzima u obzir i članove porodice koji imaju prebivalište u drugoj državi ugovornici.

Član 14

Davanje korisnicima penzije

1) Na korisnika penzije, ostvarene prema pravnim propisima obije države ugovornice, primjenjuju se isključivo pravni propisi one države ugovornice u kojoj korisnik ima prebivalište;

2) Korisnik iz stava 1 ovog člana pravo na davanje u naturi ostvaruje na teret nadležnog nosioca one države ugovornice u kojoj ima prebivalište;

3) Na korisnike penzije ostvarene prema pravnim propisima jedne države ugovornice koji ima prebivalište u drugoj državi ugovornici, primjenjuju se pravni propisi te države ugovornice i pružaju davanja u naturi, kao da je pravo na penziju ostvareno prema njenim pravnim propisima, a na teret nadležnog nosioca;

4) Korisnik penzije iz stava 3 ovog člana sa prebivalištem u jednoj državi ugovornici, čije stanje za vrijeme boravka u drugoj državi ugovornici zahtijeva hitno pružanje davanja u nature ima pravo na ta davanja prema pravnim propisima i na teret nosioca druge države ugovornice;

5) Odredbe st. 1 do 4 ovog člana analogno se primjenjuju na članove porodice korisnika penzije.

Član 15

Nosilac koji obezbjeđuje davanja u naturi

U slučaju iz čl. 12 i 14 ovog sporazuma, davanja u naturi obezbjeđuje:

- u Crnoj Gori- organizaciona jedinica nosioca zdravstvenog osiguranja;
- u Srbiji- organizaciona jedinica nosioca zdravstvenog osiguranja.

Član 16

Naknada troškova

1) Nadležni nosilac vrši naknadu nosiocu koji je pružio davanje, utrošene iznose u skladu sa članom 12 i članom 14 stav 3 ovog sporazuma, izuzev administrativnih troškova.

2) Organi za vezu država ugovornica mogu dogovoriti paušalno plaćanje za sve slučajeve ili za određene grupe slučajeva, umjesto pojedinačnog obračuna troškova.

Poglavlje 2 Starost, invalidnost i smrt

Član 17 Sabiranje penzijskog staža

1) Ako je, prema pravnim propisima jedne države ugovornice, sticanje, očuvanje ili ponovno priznavanje prava na davanje uslovljeno navršenjem penzijskog staža, nosilac te države ugovornice uzima u obzir, ako je potrebno, i penzijski staž navršen prema pravnim propisima druge države ugovornice, kao da je navršen prema pravnim propisima koje on primjenjuje, pod uslovom da se periodi ne poklapaju, ako ovim sporazumom nije drugačije određeno:

2) Prilikom primjene stava 1 ovog člana, period osiguranja koji se, prema pravnim propisima druge države ugovornice računa sa uvećanim trajanjem, uzima se u obzir u efektivnom trajanju;

3) Osiguraniku - državljaninu jedne od država ugovornica, koji, i pored primjene stava 1 ovog člana, ne ispunjava uslove za sticanje prava na davanje, nadležni nosilac uzima u obzir i penzijski staž navršen u trećoj državi sa kojom obje države ugovornice imaju zaključene sporazume o socijalnom osiguranju;

4) Ako je prema pravnim propisima jedne države ugovornice, pravo na određeno davanje uslovljeno navršenjem perioda osiguranja u određenom zanimanju, odnosno poslu, ili u zanimanju za koje postoji poseban sistem, nosilac te države ugovornice uzima u obzir i period osiguranja koji je, prema pravnim propisima druge države ugovornice navršen u istom zanimanju, odnosno poslu ili u odgovarajućem sistemu;

5) Ako prema pravnim propisima jedne države ugovornice za ostvarivanje prava na davanje mora biti navršen period osiguranja u određenom periodu ili utvrđeno određeno činjenično stanje, taj period se produžava odgovarajućim periodom osiguranja, odnosno postojanjem određenog činjeničnog stanja u drugoj državi ugovornici.

Član 18 Period osiguranja kraći od 12 mjeseci

1) Ako je ukupan period osiguranja, koji se prema pravnim propisima jedne države ugovornice uzima u obzir za obračunavanje davanja kraći od 12 mjeseci, ne odobrava se pravo na davanje, izuzev u slučaju kada, prema tim pravnim propisima, postoji pravo na davanje samo po osnovu tog perioda osiguranja.

2) Period osiguranja iz stava 1 ovog člana po osnovu koga nosilac jedne države ugovornice ne odobrava davanje, uzima u obzir nosilac druge države ugovornice za sticanje, očuvanje i ponovno priznavanje prava na davanje, kao i određivanje njegove visine, kao da je taj period navršen prema njegovim pravnim propisima.

Član 19 Utvrđivanje samostalnog davanja

Ako prema pravnim propisima jedne države ugovornice postoji pravo na davanje i bez primjene člana 17 ovog sporazuma, nadležni nosilac te države ugovornice utvrđuje davanje isključivo na osnovu penzijskog staža koji se uzima u obzir prema tim pravnim propisima.

Član 20 Obračun srazmjernog dijela davanja

1) Ako prema pravnim propisima jedne države ugovornice postoji pravo na davanje samo uz primjenu odredaba člana 17 ovog sporazuma, nadležni nosilac te države ugovornice utvrđuje davanje na taj način što:

1. obračunava teorijski iznos davanja koji bi pripadao da je ukupan penzijski staž koji se uzima u obzir za obračun davanja, navršen prema pravnim propisima koje on primjenjuje. Iznos davanja koji ne zavisi od dužine penzijskog staža uzima se kao teorijski iznos;

2. na osnovu tako obračunatog iznosa, utvrđuje iznos davanja srazmjeran odnosu između penzijskog staža navršenog isključivo prema pravnim propisima koje on primjenjuje i ukupnog penzijskog staža koji se uzima u obzir za obračun davanja;

3. utvrđuje iznos davanja srazmjerno penzijskom stažu navršenom prema tim pravnim propisima i najdužem penzijskom stažu na osnovu kojeg se utvrđuje visina davanja, u slučaju kada je ukupan penzijski staž koji se uzima u obzir primjenom odredaba člana 17 ovog sporazuma duži od najdužeg penzijskog staža prema pravnim propisima koje on primjenjuje.

2) Ako se prema pravnim propisima iznos davanja obračunava na osnovu zarade, osnovice osiguranja odnosno uplaćenog doprinosa u određenom periodu, nadležni nosilac uzima u obzir zaradu, osnovicu osiguranja, odnosno uplaćeni doprinos isključivo iz perioda osiguranja navršenog prema pravnim propisima koje on primjenjuje.

Član 21

Umanjenje, ukidanje i obustava isplate davanja

Nezavisno od pravnih propisa država ugovornica o umanju, ukidanju ili obustavi isplate penzije zbog sticanja prava na dvije ili više penzija, korišćenje penzije prema pravnim propisima jedne države ugovornice ne utiče na pravo korisnika da istovremeno koristi penziju ostvarenu prema pravnim propisima druge države ugovornice.

Poglavlje 3

Povreda na radu i profesionalna bolest

Član 22

Povreda na putu do posla

1) Lice sa prebivalištem na teritoriji jedne države ugovornice koje na putu, radi stupanja na posao po osnovu ugovora o radu, odnosno radi obavljanja samostalne djelatnosti u drugoj državi ugovornici pretrpi povredu, ima pravo na davanja po osnovu povrede na radu prema pravnim propisima i na teret nosioca druge države ugovornice.

2) Stav 1 ovog člana se primjenjuje i u slučaju povrede koju lice pretrpi neposredno po isteku ugovora o radu, odnosno po prestanku obavljanja samostalne djelatnosti, na putu do prebivališta.

Član 23

Davanja u naturi

1) Lice koje po osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti ima pravo na zdravstvenu zaštitu prema pravnim propisima jedne države ugovornice, a ima prebivalište ili boravište u drugoj državi ugovornici koristi tu zaštitu na teret nadležnog nosioca, od nosioca na čijem području ima prebivalište ili boravište, prema pravnim propisima koje taj nosilac primjenjuje, kao da je kod njega osigurano.

2) Za davanje zdravstvenih usluga veće vrijednosti primjenjuju se odredbe člana 12 stav 3 ovog sporazuma.

3) U slučajevima iz stava 1 ovog člana ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu obezbjeđuje:

u Crnoj Gori -organizaciona jedinica nosioca zdravstvenog osiguranja;
u Srbiji- organizaciona jedinica nosioca zdravstvenog osiguranja.
4) Na naknadu troškova nastalih na osnovu st. 1 i 2 ovog člana primjenjuju se odredbe člana 16 ovog sporazuma.

Član 24

Profesionalna bolest

- 1) Ako je odobrenje davanja za slučaj profesionalne bolesti prema pravnim propisima jedne države ugovornice, uslovljeno time da je bolest prvi put ljekarski utvrđena na teritoriji te države ugovornice, smatra se da je taj uslov ispunjen ako je ta bolest prvi put utvrđena na teritoriji druge države ugovornice;
- 2) Ako je odobrenje davanja za slučaj profesionalne bolesti prema pravnim propisima jedne države ugovornice, uslovljeno time da je obavljanje djelatnosti koja može da izazove tu bolest, trajalo određeno vrijeme, nadležni nosilac te države ugovornice, ako je potrebno, uzima u obzir i vrijeme obavljanja takve djelatnosti u skladu sa pravnim propisima druge države ugovornice.

Član 25

Novčano davanje

- 1) Novčano davanje za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti odobrava, prema svojim pravnim propisima, nosilac one države ugovornice na čijoj teritoriji je nastala povreda na radu, odnosno poslednji put obavljana djelatnost koja može da izazove tu profesionalnu bolest;
- 2) Ako lice, koje je po osnovu profesionalne bolesti primalo ili prima novčano davanje na teret nosioca jedne države ugovornice, zbog pogoršanja bolesti prouzrokovanog obavljanjem djelatnosti koja, prema pravnim propisima druge države ugovornice, može da izazove profesionalnu bolest, podnese zahtjev za davanje nosiocu druge države ugovornice, nosilac prve države ugovornice i dalje snosi troškove davanja, bez obzira na pogoršanje, prema svojim pravnim propisima. Nosilac druge države ugovornice odobrava davanje u visini razlike između davanja koje pripada nakon pogoršanja i davanja koje bi, po osnovu nastupanja te bolesti, pripadalo prema njegovim pravnim propisima.

Član 26

Obavješćavanje diplomatske misije ili konzularnog predstavništva o povredi na radu

O povredi na radu državljana, odnosno osiguranika jedne države ugovornice u drugoj državi ugovornici koja je prouzrokovala ili bi mogla prouzrokovati smrt, nadležni nosilac, bez odlaganja, obavještava diplomatsku misiju ili konzularno predstavništvo države ugovornice čiji je on državljanin, odnosno osiguranik.

Poglavlje 4

Nezaposlenost

Član 27

Sabiranje perioda osiguranja

- 1) Period osiguranja, utvrđen prema pravnim propisima jedne države ugovornice, uzima se u obzir za pravo na davanje za slučaj nezaposlenosti prema pravnim propisima druge države ugovornice, ako je nezaposleno lice u državi ugovornici u kojoj ostvaruje pravo na davanje prije podnošenja zahtjeva za to davanje bilo osigurano za slučaj nezaposlenosti najmanje onoliko mjeseci koliko je predviđeno prema njenim pravnim propisima.
- 2) Uslov minimalnog perioda osiguranja iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na nezaposlene čije je zaposlenje na neodređeno vrijeme, odnosno osnov za obavezno osiguranje prestao bez njihove volje i

krivice, ili koji imaju prebivalište na teritoriji države ugovornice u kojoj podnose zahtjev, odnosno ostvaruju pravo na davanje.

Poglavlje 5 Davanje za slučaj smrti

Član 28

Ako davanje za slučaj smrti pripada prema pravnim propisima obje države ugovornice, primjenjuju se isključivo pravni propisi one države ugovornice u kojoj je umrlo lice imalo prebivalište.

Poglavlje 6 Dodatak za djecu

Član 29

Utvrđivanje davanja

Ako pravo na dodatak za djecu postoji prema propisima obje države ugovornice, primjenjuju se isključivo pravni propisi one države ugovornice na čijoj teritoriji dijete ima prebivalište.

DIO IV

RAZNE ODREDBE

Član 30

Organi za vezu

U cilju efikasnijeg sprovođenja ovog sporazuma, posebno radi jednostavnog i brzog povezivanja nosilaca obje države ugovornice, kao organi za vezu dvije države ugovornice, određuju se:

U Crnoj Gori - ministarstvo nadležno za primjenu pravnih propisa Crne Gore iz člana 2 stav 1 ovog sporazuma,

U Srbiji - organizacija socijalnog osiguranja, u skladu sa zakonom.

Član 31

Obaveze organa, pravna i administrativna pomoć

1) Nadležni organi dvije države ugovornice će, posebnim sporazumom utvrditi način primjene ovog sporazuma, koji stupa na snagu istovremeno sa ovim sporazumom;

2) Organi za vezu dvije države ugovornice će, u okviru svoje nadležnosti, utvrditi mjere za sprovođenje ovog sporazuma i sporazuma iz stava 1 ovog člana;

3) Nadležni organi i organi za vezu dvije države ugovornice obavještavaće se međusobno o:

a) svim preduzetim mjerama za sprovođenje ovog sporazuma,

b) svim promjenama njihovih pravnih propisa u vezi sa primjenom ovog sporazuma;

4) U primjeni ovog sporazuma, organi i nosioci država ugovornica će uzajamno pružati besplatnu pravnu i administrativnu pomoć;

5) Organi i nosioci država ugovornica mogu, u primjeni ovog sporazuma neposredno međusobno stupati u vezu, kao i sa zainteresovanim licima ili njihovim punomoćnicima;

6) Organi i nosioci jedne države ugovornice ne smiju odbiti zahtjeve i druge podneske zbog toga što su napisani na službenom jeziku i pismu druge države ugovornice;

7) Prilikom primjene ovog sporazuma ravnopravno se upotrebljavaju jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori i srpski jezik i pisma država ugovornica;

8) LJekarske preglede koji se obavljaju isključivo zbog primjene pravnih propisa jedne države ugovornice, a odnose se na lica koja u drugoj državi ugovornici imaju prebivalište ili boravište, obaviće na zahtjev nadležnog nosioca i na njegov teret, nosilac prema prebivalištu ili boravištu. LJekarske preglede koji se obavljaju zbog primjene pravnih propisa obje države ugovornice obavlja na svoj teret nosilac prema prebivalištu ili boravištu tog lica;

9) Pravna pomoć se, do pokretanja sudskog postupka, pruža u skladu sa propisima koji se primjenjuju u pravnoj pomoći u građanskim pravnim stvarima.

Član 32

Ovlašćenja diplomatskih misija i konzularnih predstavništava

Diplomatske misije i konzularna predstavništva država ugovornica, mogu se bez posebnog punomoćja, direktno obraćati nadležnim organima, organima za vezu i nadležnim nosiocima druge države ugovornice radi zaštite interesa svojih državljana.

Član 33

Oslobađanje od taksi i nadovjera

1) Oslobađanje ili smanjenje taksi predviđeno propisima jedne države ugovornice za pismene podneske ili dokumenta koja se prilažu zbog primjene njenih pravnih propisa, odnosi se i na odgovarajuće pismene podneske i dokumenta koja se prilažu zbog primjene ovog sporazuma ili pravnih propisa druge države ugovornice.

2) Isprave, dokumenta i pismeni podnesci bilo koje vrste, koji se prilažu prilikom primjene ovog sporazuma, ne podliježu nadovjeri.

Član 34

Podnošenje zahtjeva

1) Zahtjevi, izjave ili pravna sredstva koja su u primjeni ovog sporazuma ili pravnih propisa jedne države ugovornice podnijeta organu, nosiocu ili nekoj drugoj nadležnoj organizaciji, odnosno instituciji jedne države ugovornice, smatraju se zahtjevima, izjavama ili pravnim sredstvima podnijetim organu, nosiocu ili nekoj drugoj nadležnoj organizaciji, odnosno instituciji druge države ugovornice;

2) Zahtjev za davanje, podnjet prema pravnim propisima jedne države ugovornice, smatra se istovremeno i zahtjevom za odgovarajuće davanje prema pravnim propisima druge države ugovornice, koje dolazi u obzir primjenom ovog sporazuma;

3) Zahtjevi, izjave ili pravna sredstva, koja primjenom pravnih propisa jedne države ugovornice treba podnijeti organu, nosiocu ili nekoj drugoj nadležnoj organizaciji, odnosno instituciji te države ugovornice, mogu se, u istom roku, podnijeti odgovarajućem organu, nosiocu ili nekoj drugoj nadležnoj organizaciji, odnosno instituciji druge države ugovornice;

4) U slučajevima iz st. 1 do 3 ovog člana, organi, nosioci ili neke druge nadležne organizacije, odnosno institucije, bez odlaganja, prosljeđuju zahtjeve, izjave ili pravna sredstva odgovarajućim službama druge države ugovornice, neposredno ili posredstvom organa za vezu;

5) Javne isprave, potvrde, odnosno dokumenti koje u cilju primjene ovog sporazuma izdaju organi ili nosioci jedne države ugovornice, smatraju se važećim i za organe ili nosioce druge države ugovornice.

Član 35

Isplata davanja

1) Nosilac nadležan za pružanje davanja prema ovom sporazumu izvršava svoju obavezu, sa oslobađajućim dejstvom, isplatom novčanih davanja korisnicima u svojoj nacionalnoj valuti.

2) Preračunavanje davanja u valutu druge države ugovornice se vrši prema paritetu valuta koji je važio na dan kada je nosilac nadležan za pružanje davanja doznačio sredstva isplatnom organu u svojoj državi radi isplate korisnicima u drugu državu ugovornicu.

3) Naknade predviđene ovim sporazumom utvrđuju se u valuti one države ugovornice u kojoj se nalazi sjedište nosioca na čiji teret padaju davanja.

4) Doznake sredstava iz st. 1 do 3 ovog člana vrše se u konvertibilnoj valuti u skladu sa plaćanjem između dvije države ugovornice.

Član 36

Potraživanje preplaćenih iznosa davanja

1) Nosilac jedne države ugovornice, koji je isplatio davanja u iznosu većem od onog koji korisniku pripada, može od nosioca druge države ugovornice zatražiti da od zaostalih iznosa davanja, koje treba da isplati korisniku, zadrži preplaćeni iznos.

2) Preplaćeni iznos iz stava 1 ovog člana se direktno isplaćuje nosiocu, koji je zatražio njegovo zadržavanje.

Član 37

Izvršni postupak

1) Izvršna rješenja u oblasti socijalnog osiguranja (isprave) nadležnih organa i nosilaca, kao i izvršne odluke sudova jedne države ugovornice priznaju se u drugoj državi ugovornici;

2) Priznavanje se može odbiti, samo ako je u suprotnosti sa javnim poretkom države ugovornice u kojoj treba da se prizna isprava ili odluka iz stava 1 ovog člana;

3) Izvršne odluke i isprave iz stava 1 ovog člana izvršavaju se u drugoj državi ugovornici. Izvršni postupak se sprovodi prema pravnim propisima koji se primjenjuju za odgovarajuće isprave ili odluke države ugovornice u kojoj treba da se sprovede izvršenje. Isprave i odluke moraju sadržati potvrdu o njihovoj izvršnosti (klauzula o izvršenju);

4) Primjena st. 1 do 3 ovog člana ne obuhvata zastupanje u sudskom postupku.

Član 38

Naknada štete

1) Ako lice, koje prema pravnim propisima jedne države ugovornice, prima davanje po osnovu štete koja je nastala u drugoj državi ugovornici i ima, prema njenim pravnim propisima, pravo na naknadu štete od trećeg lica, tada pravo na tu naknadu prelazi na nosioca prve države ugovornice prema pravnim propisima koje on primjenjuje;

2) Ako je pravo na naknadu štete u vezi sa istovrsnim davanjima, po osnovu istog slučaja štete, prenijeto, u skladu sa stavom 1 ovog člana nosiocima obje države ugovornice, treće lice može isplatiti naknadu štete, sa oslobađajućim dejstvom, jednom ili drugom nosiocu. Nosioći će namiriti svoja potraživanja po ovom osnovu, srazmjerno davanju koje isplaćuju.

Član 39

Rješavanje sporova

Sporove u primjeni i tumačenju ovog sporazuma rješavaće dogovorno nadležni organi država ugovornica.

DIO V

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40

Prelazne odredbe

- 1) Ovaj sporazum ne utvrđuje pravo na davanje za period prije njegovog stupanja na snagu;
- 2) Ovaj sporazum se ne odnosi na vojne osiguranike;
- 3) Za utvrđivanje prava na davanje prema ovom sporazumu uzima se u obzir i penzijski staž koji je, prema pravnim propisima država ugovornica, ostvaren prije njegovog stupanja na snagu, pri čemu se poseban staž uzima u priznatom trajanju samo ako je ostvaren prije 1.januara 1965. godine;
- 4) Izuzetno od odredbe člana 17 stav 2 ovog sporazuma, staž osiguranja navršen prije 1.januara 2002. godine, koji se prema tada važećim propisima računao sa uvećanim trajanjem, uzima se u obzir u priznatom trajanju;
- 5) Ovaj sporazum se primjenjuje i na osigurane slučajeve nastale prije njegovog stupanja na snagu;
- 6) Davanja utvrđena prije stupanja na snagu ovog sporazuma neće se ponovo utvrđivati, ako ovim sporazumom nije drukčije određeno;
- 7) Za lice koje nema državljanstvo država ugovornica, kao ni država sa teritorije prethodne Jugoslavije, penzijski staž koji je prethodna Jugoslavija, po osnovu međunarodnih ugovora zaključenih sa drugim državama, preuzela na svoj teret, a koji je navršen na teritoriji tih država, pada na teret nosioca one države ugovornice čije je republičko državljanstvo to lice imalo na dan preuzimanja obaveze po osnovu tih međunarodnih ugovora.

Član 41

Ponovno određivanje penzija

- 1) Penzije koje su, od 1.januara 2002. godine do dana stupanja na snagu ovog sporazuma, utvrđene prema pravnim propisima jedne države ugovornice uz uračunavanje penzijskog staža navršenog prema pravnim propisima druge države ugovornice, nosioci će, po službenoj dužnosti ponovo odrediti i obračunati iznos penzije primjenom odredaba ovog sporazuma, pri čemu se pravosnažnost donijetog rješenja neće smatrati preprekom za ponovno određivanje;
- 2) Odredba stava 1 ovog člana ne odnosi se na porodične penzije ostvarene od 1.januara 2002. godine do dana stupanja na snagu ovog sporazuma, ako je umrli korisnik ostvario pravo na penziju prije 1.januara 2002. godine;
- 3) U postupku za ponovno određivanje penzija nadležni nosilac utvrđuje uslove za sticanje prava na penziju u skladu sa pravnim propisima koje je on primjenjivao u momentu nastupanja osiguranog slučaja kod nosioca koji je prvi utvrdio pravo na penziju;
- 4) Ako prema pravnim propisima druge države ugovornice nijesu ispunjeni uslovi za sticanje prava na penziju na dan kada je nosilac prve države ugovornice prvi put utvrdio pravo na penziju, nadležni nosilac druge države ugovornice će utvrditi penziju od dana kada su uslovi za sticanje prava ispunjeni prema pravnim propisima koje on primjenjuje;
- 5) Izuzetno od odredbe člana 40 stav 4 ovog sporazuma, prilikom ponovnog određivanja prava na penziju iz stava 1. ovog člana staž osiguranja sa uvećanim trajanjem navršen prema pravnim propisima druge države ugovornice uzima se u priznatom trajanju, a najduže:
 - staž osiguranja sa uvećanim trajanjem navršen prema pravnim propisima Crne Gore do 9.aprila 2003. godine,
 - staž osiguranja sa uvećanim trajanjem navršen prema pravnim propisima Srbije do 31.decembra 2003. godine;

6) Prilikom ponovnog utvrđivanja prava na penziju iz stava 1 ovog člana nosilac države ugovornice, prema čijim pravnim propisima je davanje bilo utvrđeno, obračunava iznos davanja uzimajući u obzir i penzijski staž navršen na teritoriji drugih republika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije na osnovu koga je davanje bilo utvrđeno, ako međunarodnim ugovorom sa državom u kojoj je penzijski staž navršen, nije drukčije određeno;

7) Prava na penziju koja su od 1. januara 2002. godine do dana stupanja na snagu ovog sporazuma, utvrđena na osnovu penzijskog staža kraćeg od 12 mjeseci navršenog prema pravnim propisima jedne države ugovornice i penzijskog staža ostvarenog isključivo prema pravnim propisima druge države ugovornice, ponovo će se utvrditi i obračunati primjenom člana 18 ovog sporazuma;

8) Ako su ukupni iznosi penzija, ponovo utvrđenih i obračunatih u skladu sa stavom 1 ovog člana, manji od iznosa penzije koja bi pripadala prema pravnim propisima države ugovornice po kojima je bila utvrđena, nosilac te države ugovornice isplaćuje korisniku i razliku između tog iznosa penzije i ukupnog iznosa ponovo utvrđenih i obračunatih penzija. Ova razlika se isplaćuje sve dok ukupni iznos ponovo utvrđenih i obračunatih penzija ne dostigne visinu iznosa penzije koja je pripadala na dan pokretanja postupka za ponovno određivanje penzije, s tim što se ova razlika ne usklađuje;

9) Pravo na penziju, utvrđeno i obračunato primjenom stava 1 ovog člana pripada od prvog dana po isteku mjeseca u kome je nosilac, koji je utvrdio pravo na penziju, pokrenuo postupak za ponovno utvrđivanje i obračun iznosa penzije i isplaćuje se direktno korisniku.

Član 42

Ponovno određivanje penzija na zahtjev korisnika

1) Izuzetno od odredaba člana 41 ovog sporazuma, korisniku koji je u periodu od 1. januara 2002. godine do dana stupanja na snagu ovog sporazuma, ostvario pravo na penziju prema pravnim propisima jedne države ugovornice uračunavanjem perioda osiguranja navršenih prema pravnim propisima druge države ugovornice, a nije do dana stupanja na snagu ovog sporazuma ispunio uslove za ostvarivanje prava na penziju prema pravnim propisima druge države ugovornice, na njegov zahtjev će se utvrditi, odnosno odrediti penzija prema odredbama ovog sporazuma, kada ispuni uslove za ostvarivanje prava na penziju prema pravnim propisima druge države ugovornice;

2) Utvrđena, odnosno ponovo određena penzija prema odredbama stava 1 ovog člana, isplaćuje se od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon mjeseca u kome je podnjet zahtjev, ako je u tom mjesecu utvrđeno pravo na penziju. Ako je pravo na penziju utvrđeno kasnije, ponovo određena i utvrđena penzija isplaćuje se od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon mjeseca u kome je utvrđeno pravo na penziju.

Član 43

Stupanje na snagu

- 1) Ovaj sporazum podliježe ratifikaciji;
- 2) Ovaj sporazum stupa na snagu prvog dana po isteku mjeseca u kome su razmijenjeni ratifikacioni instrumenti;
- 3) Država ugovornica će se u pismenoj formi, diplomatskim putem, obavijestiti o sprovedenom postupku prema svojim pravnim propisima potrebnim za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Član 44

Trajanje i otkazivanje

1) Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme. Svaka država ugovornica ga može u tekućoj kalendarskoj godini, u pismenoj formi, diplomatskim putem, otkazati s posljednjim danom te godine, pri čemu otkazni rok ne može biti kraći od šest mjeseci;

2) U slučaju otkazivanja ovog sporazuma njegove odredbe se i dalje primjenjuju na stečena prava, kao i na zahtjeve za ostvarivanje prava podnijete do dana njegovog otkazivanja.

U potvrdu ovoga opunomoćenici su potpisali ovaj sporazum i stavili pečat.

Sačinjeno u Beogradu, dana 17. decembra 2006. godine u dva originala na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori i srpskom jeziku , pri čemu su oba teksta autentična.

Za Republiku Crnu Goru
Ministar zdravlja, rada
i socijalnog staranja

Za Republiku Srbiju
Ministar rada,
zapošljavanja i
socijalne politike

dr **Miodrag Radunović**, s.r.

Slobodan Lalović, s.r.

ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA SPROVOĐENJE
SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE CRNE GORE
I
REPUBLIKE SRBIJE
O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Na osnovu člana 31 stav 1 Sporazuma između Republike Crne Gore i Republike Srbije o socijalnom osiguranju, koji je potpisan u Beogradu, 17. decembra 2006. godine (u daljem tekstu: Sporazum), nadležni organi država ugovornica iz člana 1 stav 1 tačka 4 Sporazuma dogovorili su sljedeće:

DIO I

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Definicije pojma

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom sporazumu imaju isto značenje kao i u Sporazumu.

Član 2

Organi za vezu

Organi za vezu dveju država ugovornica iz člana 30 Sporazuma će, u okviru svoje nadležnosti, dogovoriti mjere i utvrditi dvojezične obrasce za sprovođenje Sporazuma i ovog sporazuma.

DIO II

ODREDBE O PRIMJENI PRAVNIH PROPISA

Član 3

Primjena čl. 8 i 9 Sporazuma

1) U slučajevima iz čl. 8 i 9 Sporazuma nadležni nosilac države ugovornice, čiji se pravni propisi primjenjuju, izdaje, na utvrđenom dvojezičnom obrascu, potvrdu o primjeni tih pravnih propisa u određenom periodu;

2) U slučajevima iz člana 8 stav 8 Sporazuma saglasnost za primjenu pravnih propisa daje:

U Crnoj Gori:

- ministarstvo nadležno za poslove rada i zapošljavanja;

U Srbiji:

- ministarstvo nadležno za poslove rada i penzijskog i invalidskog osiguranja.

3) Potvrdu iz stava 1 ovog člana, na zahtjev osiguranika ili poslodavca, izdaje:

U Crnoj Gori:

- organizaciona jedinica nosioca zdravstvenog osiguranja;

U Srbiji:

- organizaciona jedinica nosioca zdravstvenog osiguranja.

4) Potvrda iz stava 1 ovog člana se, izuzetno, može i naknadno izdati na zahtjev osiguranika, poslodavca ili nosioca države ugovornice na čijoj teritoriji lice radi, odnosno obavlja djelatnost.

DIO III

PRIMJENA POSEBNIH ODREĐABA

Poglavlje 1 Bolest i materinstvo

Član 4

Primjena člana 11 Sporazuma

1) Radi primjene člana 11 Sporazuma, nadležni nosioci država ugovornica izdaju, na utvrđenom dvojezičnom obrascu, potvrdu o periodu osiguranja navršenom prema pravnim propisima koje primjenjuje.

2) Potvrdu iz stava 1 ovog člana, na zahtjev osiguranika, izdaje:

U Crnoj Gori:

- organizaciona jedinica nosioca zdravstvenog osiguranja;

U Srbiji:

- organizaciona jedinica nosioca zdravstvenog osiguranja.

3) Potvrda iz stava 1 ovog člana se, izuzetno, može i naknadno izdati na zahtjev osiguranika ili nosioca države ugovornice na čijoj teritoriji lice radi, odnosno obavlja djelatnost.

Član 5

Primjena člana 12 Sporazuma

1) Radi korišćenja prava na zdravstvenu zaštitu, lice iz člana 12 Sporazuma je obavezno da nosiocu u mjestu prebivališta ili boravišta, podnese, na utvrđenom dvojezičnom obrascu, potvrdu o pravu na davanje u naturi.

2) Potvrdu iz stava 1 ovog člana izdaje:

U Crnoj Gori:

- organizaciona jedinica nosioca zdravstvenog osiguranja;

U Srbiji:

- organizaciona jedinica nosioca zdravstvenog osiguranja.

3) Potvrda iz stava 1 ovog člana se, izuzetno može i naknadno izdati na zahtjev nosioca osiguranja koji je pružio davanje u naturi. Uz zahtjev, nosilac prilaže i raspoloživu medicinsku dokumentaciju.

4) U slučaju utvrđene nesposobnosti za rad i odobrenog bolničkog liječenja, nosilac koji pruža davanje prema prebivalištu ili boravištu lica je dužan da o tome neodložno, na utvrđenom dvojezičnom obrascu, obavijesti nadležnog nosioca.

5) Saglasnost za korišćenje proteza, pomagala, kao i drugih zdravstvenih usluga veće vrijednosti iz člana 12 stav 3 Sporazuma se izdaje na utvrđenom dvojezičnom obrascu, kada vrijednost tih usluga prelazi iznos od (150 eura), izražen u nacionalnoj valuti države ugovornice.

Član 6

Isplata novčanih davanja

Nadležni nosilac isplaćuje novčano davanje iz člana 13 Sporazuma neposredno korisniku prava.

Član 7

Davanja korisnicima penzije

1) Radi korišćenja prava na zdravstvenu zaštitu za korisnika penzije iz člana 14 stav 3 Sporazuma, nadležni nosilac izdaje i dostavlja nosiocu nadležnom prema prebivalištu korisnika penzija potvrdu, na utvrđenom dvojezičnom obrascu, kao dokaz o postojanju prava na davanje u naturi.

2) Radi korišćenja prava na zdravstvenu zaštitu za korisnike penzija iz člana 14 stav 4 Sporazuma nosilac nadležan prema prebivalištu dostavlja nadležnom nosiocu kopiju potvrde iz stava 1 ovog člana.

(3) Potvrdu iz stava 1 ovog člana izdaje:

U Crnoj Gori:

- organizaciona jedinica nosioca zdravstvenog osiguranja;

U Srbiji:

- organizaciona jedinica nosioca zdravstvenog osiguranja.

Član 8

Naknada u slučaju nepridržavanja propisanog postupka

1) Licu iz člana 12 Sporazuma koje je koristilo zdravstvenu zaštitu na način koji nije predviđen članom 5 ovog sporazuma, nastale troškove naknađuje nadležni nosilac, prema pravnim propisima koje on primjenjuje.

2) Nosilac koji je pružio davanje iz stava 1 ovog člana obavezan je da nadležnom nosiocu, na njegov zahtjev, dostavi neophodnu dokumentaciju.

Poglavlje 2

Starost, invalidnost i smrt

Član 9

Podnošenje zahtjeva

Nosilac države ugovornice kod koga je podniet zahtjev za davanje zatražiće od podnosioca zahtjeva da priloži raspoloživu dokumentaciju potrebnu nadležnom nosiocu druge države ugovornice za obradu zahtjeva a naročito podatke o periodima, vrsti i mjestima zaposlenja, odnosno obavljanja djelatnosti, kao i podatke o poslodavcu.

Član 10

Obrada zahtjeva i pokretanje postupka

1) Nadležni nosioci su dužni da se međusobno obavještavaju o svakom zahtjevu za davanje i svim činjenicama od značaja za ostvarivanje prava i utvrđivanje visine davanja, pri čemu potvrđivanje podataka na utvrđenom dvojezičnom obrascu zamjenjuje dostavljanje originalne dokumentacije.

2) Nadležni nosioci, takođe, međusobno dostavljaju pregled zaposlenja, odnosno djelatnosti koje su obavljane u drugoj državi ugovornici, kao i, eventualno, u trećoj državi, uz odgovarajuću dokumentaciju u originalu, odnosno u fotokopiji koju su ovjerili, uključujući i radnu knjižicu.

3) Nadležni nosilac kome je podniet zahtjev za davanje potvrđuje na utvrđenom dvojezičnom obrascu, nosiocu druge države ugovornice periode osiguranja, odnosno penzijskog staža koji se uzima u obzir prema pravnim propisima koje on primjenjuje.

Član 11

Obavještenje o završetku postupka za utvrđivanje prava na davanje

Nadležni nosioci se međusobno obavještavaju, na utvrđenom dvojezičnom obrascu, o završetku postupka za utvrđivanje prava na davanje.

Član 12

Obavještavanje

Nadležni nosioci se međusobno obavještavaju o svim činjenicama značajnim za davanje, a naročito o:

- 1) utvrđivanju prava na davanje;
- 2) prestanku prava na davanje, odnosno obustavi isplate davanja;
- 3) promjeni u penzijskom stažu;
- 4) o početku zaposlenja odnosno obavljanje djelatnosti;
- 5) novom bračnom stanju udovice, odnosno udovca;
- 6) preseljenju u treću državu;
- 7) promjeni adrese;
- 8) prestanku školovanja djeteta;
- 9) smrti korisnika prava.

Član 13

Obustava isplate i prestanak prava na davanje

Nadležni nosioci država ugovornica se međusobno, bez odlaganja, obavještavaju o činjenicama zbog kojih se obustavlja isplata davanja ili prestaje pravo na davanje.

Član 14

Primjena člana 41 Sporazuma

Nadležni nosilac koji je utvrdio pravo na penziju pri ponovnom određivanju penzije, uzima u obzir na svoj teret, poseban staž iz člana 40 stav 3 Sporazuma, period osiguranja iz člana 40 stav 7 Sporazuma, odnosno penzijski staž navršen u drugim republikama SFRJ, ako međunarodnim ugovorom država ugovornica zaključenim sa državom u kojoj je penzijski staž navršen nije drukčije određeno.

Član 15

Utvrđivanje i razmjena podataka o stažu osiguranja i zaradama

1) Nadležni nosilac na čijem se području nalazilo sjedište poslovne jedinice preduzeća će, od nadležnog nosioca na čijem se području nalazilo sjedište tog preduzeća, zahtjevom zatražiti iskazivanje podataka o stažu osiguranja i zaradama na odgovarajućem obrascu.

2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o : nazivu i sjedištu preduzeća, njegovih poslovnih jedinica, sa registarskim brojevima i godinama osiguranja za koje treba iskazati staž osiguranja i zarade.

3) Nadležni nosilac na čijem se području nalazilo sjedište preduzeća, uz popunjen obrazac iz stava 1 ovog člana, dostavlja nadležnom nosiocu koji mu je uputio zahtjev i podatke o: prestanku poslovanja poslovnih jedinica, odjavi osiguranja za zaposlene u tim jedinicama, kao i podatke o poslovnim jedinicama i zaposlenima u njima koji nijesu obuhvaćeni zahtjevom, ako ih ima.

4) Ako se staž osiguranja utvrđen u matičnoj evidenciji nadležnih nosilaca obje države ugovornice poklapa od 2. avgusta 1975. godine do 30. septembra 1976. godine, nadležni nosilac na čijem području se nalazilo sjedište poslovne jedinice će izbrisati podatke o stažu osiguranja i zaradama za taj period u svojoj matičnoj evidenciji.

5) U slučaju kada je staž osiguranja navršen u vrijeme od 2. avgusta 1975. godine do 30. septembra 1976. godine, za osiguranike koji su bili zaposleni kod poslodavca sa sjedištem u jednoj državi ugovornici, ali su radili u poslovnim jedinicama u drugoj državi ugovornici i kada je, u postupku

utvrđivanja staža osiguranja, nemoguće pribaviti podatke o prijavama, odjavama i zaradama (M-1, M-2 i M-4) zbog likvidacije, stečaja poslodavca ili drugih objektivnih razloga, te periode uzima u obzir nosilac one države ugovornice u kojoj je bilo sjedište poslodavca.

Član 16

Postupak za ponovno određivanje penzije

1) Nadležni nosioci, po službenoj dužnosti, pokreću postupak za ponovno određivanje penzije popunjavanjem obrasca - Obavještenje o ponovnom određivanju penzije, uz koji prilažu:

1. potvrdu o penzijskom stažu u kojoj se navode svi periodi osiguranja utvrđeni prema pravnim propisima države ugovornice;

2. fotokopiju dokaza o periodima osiguranja u državama ugovornicama (fotokopiju radne knjižice i dr.);

3. fotokopiju privremenog ili konačnog rješenja o priznanju prava na penziju kao i prava na penziju umrlog korisnika;

4. fotokopiju nalaza, ocjene i mišljenja invalidske komisije ili ovlaštenog vještaka, uz neophodnu medicinsku dokumentaciju na osnovu koje je donijet nalaz, ocjena i mišljenje, ako je priznato pravo na invalidsku penziju.

2) Dokumente iz stava 1 ovog člana ovjerava nadležni nosilac pečatom i potpisom.

Član 17

Isplata ponovno određene penzije

1) Nosilac koji je pokrenuo postupak za ponovno određivanje penzije nastavlja isplatu te penzije zaključno sa mjesecom u kome je donio rješenje o ponovnom određivanju penzije.

2) Kada nosilac koji je pokrenuo postupak za ponovno određivanje penzije obavijesti nosioca druge države ugovornice da je okončao postupak za ponovno određivanje penzije, dostavljanjem rješenja, pregleda isplaćenih iznosa i potraživanja preplaćenih iznosa, u skladu sa članom 36 Sporazuma, nosilac druge države ugovornice započinje isplatu svoje penzije.

3) Ako je zbir ponovno određene penzije prema pravnim propisima države ugovornice čiji je nosilac pokrenuo postupak za ponovno određivanje penzije i penzije priznate prema pravnim propisima druge države ugovornice veći od ranije priznate penzije, nosilac, druge države ugovornice isplaćuje nosiocu koji je pokrenuo postupak pretplaćene iznose, utvrđene prema stavu 2 ovog člana iz zaostalih iznosa penzije od dana priznavanja prava, zaključno sa mjesecom u kome je donijeto rješenje o preračunu, a priznatu penziju isplaćuje korisniku od prvog dana mjeseca po isteku mjeseca u kome je donijeto rješenje o ponovnom određivanju penzije. Ako je obračunata penzija veća od potraživanja nosioca koji je pokrenuo postupak za ponovno određivanje penzije, nosilac druge države ugovornice će ostatak isplatiti neposredno korisniku.

4) Ako je zbir ponovno određene penzije prema pravnim propisima države ugovornice čiji je nosilac pokrenuo postupak za ponovno određivanje penzije i penzije priznate prema pravnim propisima druge države ugovornice manji od ranije priznate penzije, nosilac druge države ugovornice isplaćuje korisniku svoju priznatu penziju. Nosilac koji je pokrenuo postupak za ponovno određivanje penzije isplaćuje ponovo određenu penziju i razliku između ranije priznate penzije i ponovno određene penzije sve dok zbir tih penzija ne dostigne iznos penzije koji je isplaćivao do pokretanja postupka. Zaostali iznosi penzije isplaćuju se nosiocu koji je ponovo odredio penziju, od dana priznavanja prava zaključno sa mjesecom u kome je donijeto rješenje o ponovnom određivanju penzije.

5) Ako prema pravnim propisima koje primjenjuje nosilac druge države ugovornice iz stava 4 ovog člana korisnik ne ispunjava uslove za sticanje prava na penziju, nosilac koji je pokrenuo postupak za ponovno određivanje penzije nastavlja sa isplatom već utvrđene penzije do ispunjenja uslova za sticanja prava na penziju prema pravnim propisima druge države ugovornice.

Član 18

Isplata novčanih davanja

- 1) Nadležni nosilac isplaćuje novčano davanje neposredno korisniku prava.
- 2) Na zahtjev nadležnog nosioca iz stava 1 ovog člana, korisnik prava je obavezan da, najkasnije do kraja aprila tekuće godine, dostavi potvrdu o životu.
- 3) Organi za vezu, krajem marta, tekuće godine, međusobno razmjenjuju statističke podatke o broju korisnika po vrsti penzija i isplaćenim iznosima na teritoriji druge države ugovornice za prethodnu godinu.

Poglavlje 3

Povreda na radu i profesionalna bolest

Član 19

Pružanje davanja u naturi

Na slučajeve iz člana 23 Sporazuma primjenjuje se član 5 ovog sporazuma.

Član 20

Isplata novčanih davanja

Nadležni nosioci isplaćuju novčana davanja iz člana 25 Sporazuma neposredno korisniku prava

Poglavlje 4

Nezaposlenost

Član 21

Postupak

Radi korišćenja prava iz člana 27 Sporazuma, nadležni nosioci država ugovornica, na utvrđenom dvojezičnom obrascu, potvrđuju periode osiguranja podnosioca zahtjeva navršene prema pravnim propisima koje oni primjenjuju, kao i perioda u kojima je isplaćivana naknada za slučaj nezaposlenosti.

Poglavlje 5

Pravna i administrativna pomoć

Član 22

Primjena člana 31 stav 8 Sporazuma

- 1) Kada organ vještačenja nadležnog nosioca jedne države ugovornice, u primjeni člana 31 Sporazuma, utvrdi da nalaz, ocjena i mišljenje organa vještačenja nosioca druge države ugovornice odgovaraju mjerilima koja on primjenjuje, taj nalaz, ocjena i mišljenje će se uzeti u obzir kao dokazno sredstvo u postupku ostvarivanja prava.
- 2) Nadležni nosilac jedne države ugovornice čiji je organ izvršio vještačenje će, na zahtjev nadležnog nosioca druge države ugovornice, dostaviti i fotokopiju medicinske dokumentacije na osnovu koje je vještačenje izvršeno i koju je ovjerio.

DIO IV

FINANSIJSKE ODREDBE

Član 23

Naknada troškova za davanja u naturi

- 1) Nositelj mjesta prebivališta ili boravišta lica podnosi zahtjev za naknadu troškova za pružena davanja u naturi nadležnom nosiocu druge države ugovornice, tromjesečno, preko organa za vezu.
- 2) Nadležni nositelj je obavezan da naknadi nesporne troškove u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva.
- 3) Naknada troškova davanja u naturi se vrši u konvertibilnoj valuti, prema paritetu valuta koji je važio na dan podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana.

DIO V

RAZNO

Član 24

Kontakti i razmjene informacija

- 1) Organi za vezu i nosioci država ugovornica održavaju kontakte u cilju postizanja saglasnosti o pravnim pitanjima i drugim pitanjima u vezi sa sprovođenjem Sporazuma i ovog sporazuma.
- 2) Nadležni organi, organi za vezu i nadležni nosioci međusobno se obavještavaju o izmjenama i dopunama pravnih propisa iz člana 2 Sporazuma.

DIO VI

ZAVRŠNA ODREDBA

Član 25

Stupanje na snagu

Ovaj sporazum stupa na snagu istovremeno sa Sporazumom.

Sačinjeno u Beogradu, dana 17. decembra 2006. godine, u dva originala na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori i srpskom jeziku, pri čemu su oba teksta autentična.

Za Republiku Crnu Goru
Ministar zdravlja, rada
i socijalnog staranja
socijalne politike

Za Republiku Srbiju
Ministar rada,
zapošljavanja i

dr **Miodrag Radunović**, s.r.

Slobodan Lalović, s.r.

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".

SU-SK Broj 01-53/7

Podgorica, 20. marta 2007. godine

Ustavotvorna skupština Republike Crne Gore
Predsjednik,
Ranko Krivokapić, s.r.